

Сыланата  
2 харчы

ТОМСКОЙ. Ардахха синигирбэт, ыһалтан умуллубат испиискэлэри оторуууу Томскайдаагы «Сибирь» фабрика садалаата. Испиискэлэр геологтарга, нефтяниктарга, Ардха Сибирь аһары синигирбэт уобаластарын үлэһиттэригэр үчүтэй бөлөһүнэн буолдо.

УПРАВЛЯЮЩАЙДАР, БИРИГЭДЬИРДЭР  
КОНКУРСТАРЫН УСУЛУОБУЙАТА

СИЛЭСТЭЭНИНЭ—  
КҮРГҮӨМНЭЭХТИК

РЕСПУБЛИКА БУР  
БАСТААТА

## САТАБЫЛЛАРЫН УУРАН, СҮБЭЛЭРИН ХОЛБООН

Үлэмийт кирбиэлэрин 24 центнеринэн аһара түстүлэр. Мэҥэ опыттаах ыһыныксыттары сөргө сайынны сыһыалын комитет үзэллэр. Хадаар ыһыкылаастаах оскуолатын быһык бүтөрбүт Августина Давыдова ил-тиһэл көрдөрүүлээх. Аһардас ити да чакчыттын коллектив өдөрдөҕө улахан болбототун уураа көстөр. Кыһык икки ыйдаах сорууларын паловойунан 612 хас биһирдин ыһахтан 36-дун килограммынан аһарда.

Ити курдук бэлэҥнэ-килэр бары сатабыдларын уураң сүбэлэрин холбоһи пятаетка түмүктээһиннээх сыдыгар ыһымыт үрдэтиллибит обзһаэтиһиһэлэриңи болдьовор чистэзэктик толорорго дуулуһаһлар.

**Л. НАХЫДОВА.**

Уһус миасталээх отделение управлюючайыгар 100 солкуобай суумалаах, биригэдьиһигэ 50 солкуобай суумалаах харчынан бириэмийэлэр көрүлүнүлэр.

Оройуон совхозтарыгар сүөһү аһылыгын бэлэмнээһин  
1980 сыл атырдыах ыйын 11 күнүнээҕи сводката

| СОВХОЗТАР       | Үзлөмөр кибиб<br>ахсаана | Зөөнө ахсаана | Охсуу (гектар) | Көбүнчө<br>(тонна) |        | Салмаары<br>(бырыһыан) | Синаас<br>(тонна) |        | Сенаж<br>(тонна) |        | От мээккөтү<br>(тонна) |        |
|-----------------|--------------------------|---------------|----------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|--------|------------------|--------|------------------------|--------|
|                 |                          |               |                | график             | туолаа |                        | график            | туолаа | график           | туолаа | график                 | туолаа |
| Карл Маркс      | 627                      | 37            | 9179           | 6600               | 5807   | 52,8                   | 2465              | 398    | —                | —      | 138                    | 71     |
| Субуруускай     | 331                      | 19            | 6650           | 3900               | 3650   | 56,1                   | 1360              | —      | —                | —      | 138                    | 71     |
| Эрилик Эриетини | 521                      | 32            | 8000           | 5100               | 3366   | 39,6                   | 1870              | 220    | —                | —      | 144                    | 90     |
| «Чурапча»       | 451                      | 22            | 5266           | 3840               | 3220   | 50,3                   | 1360              | 120    | —                | —      | —                      | —      |
| Оройуон үрдүкүм | 2060                     | 110           | 29095          | 19440              | 16043  | 49,5                   | 7055              | 738    | —                | —      | 420                    | 232    |

Государственной статистика пройсинааы инспентурата.

Общественность комсомо

Сүеңү аһылыгын дэ- от кәбиһилиннә, 750 тон-  
лайдык сәфәтлепкәлә- на сийләс угулунна, 300  
һың бүтүүмүт сөрүк- тыһ. Бутул туруорулунна  
пут. Сохоотар рабоча- Улһи үчүгәйдык Волугур  
дарын сәргә ходуһалар. Одылуун, Мугудай, Кы-  
га оройуон киһиниң тә- таанах сельсоветтарын  
риләтәларын, иһидикәтәр. исполкомнара тәрийәл-  
араас идәләх үләнһитә- ләр. Волугурдар 265  
рә, барыта 1252 киһи, хо- одылууннар 185, мугу-  
дуһада тарыста. Киһи- лайдар 175, кытаанахтар  
ләр күүстәриннә бүгүн- 152 тонна оту бәләһнә-  
һү туругунам 1928 тонна- тиләр.

«CO» Kopp.

Куоталаһыы дневнигэ

(АТЫРДЫХ БИЙН 11 КҮНҮНЗЭБИ ТҮМҮГҮНЭН)

| Солқозғар, зверолар | Отчуу<br>ахсаана | Кэбинна<br>(тонна) | Баш<br>күндөз<br>(тонна) |
|---------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
|---------------------|------------------|--------------------|--------------------------|

# МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ЗВЕНОЛАР

|                 |   |     |      |
|-----------------|---|-----|------|
| Карл Маркс      |   |     |      |
| Игнатъев Н. Н.  | 7 | 440 | 62,8 |
| Дорогушев П. И. | 6 | 350 | 58,3 |
| Софронов Н. Е.  | 6 | 320 | 53,3 |
| Субуруевской    |   |     |      |
| Николаев М. Д.  | 6 | 960 | 143  |
| Соловьев П. П.  | 5 | 340 | 68   |
| Ефремов Д. Д.   | 5 | 220 | 44   |

## МЕХАНИЗИРОВАННАЯ АНГАРДАХТАР

| Карл Маркс       |    |     |      |
|------------------|----|-----|------|
| Седалинцев А. А. | 7  | 300 | 42,8 |
| Коркин В. В.     | 9  | 289 | 32,1 |
| Гермогенов К. Д. | 16 | 285 | 17,6 |
| Каждеркин В. В.  | 10 | 283 | 30,0 |

КӨЛӨ-ИЛИИ ЗВЕНОДАРА

|                     |   |     |      |
|---------------------|---|-----|------|
| Субуруускай         |   |     |      |
| Седалинцев В. П. II | 2 | 380 | 33,3 |
| Петров Д. Д.        | 9 | 370 | 29,3 |

Тың хаһазыстыбатын управленниетд.

Л. НАХСЫЛОВА.

## ПАРТИЙНАЙ ТЭРИЛТЭЛЭРГЭ

КОЛЛЕКТИВЫ  
КЫТТА  
ҮЛЭЛИЭХХЭ

Эрилик Эристин аа-  
тынан совхоз Холтово  
отделениетаады пар-  
тийнай тэрилтэ уопсай  
муньаады «ССКП КК бэс  
ыйынаады (1980 с.) Пле-  
нумун түмүктэрин уон-  
на Пленум уурайахтарын  
ССКП КК Генеральнай  
секретара табаарыс Л. И.  
Брежнев дакылаатын ба-  
лаһааннаады итинэн  
түмүктэринэн, бу  
болпуруска оройуонна-  
бы партийнай тэрилтэ  
активын муньаады уу-  
раадын олоххо киллэрин-  
гэ партийнай тэрилтэ  
соруктарың туһунан  
болпуробу керде. Да-  
кылааты уонна кэпсэ-  
тингэ кыттыбыт комму-  
нистар ССКП КК бэс  
ыйынаады Пленумугар  
ойгоһуллубут түмүктэ-  
ринэн истинник биһи-  
рэн туран партийнай  
тэрилтэ үлэтигэр баар  
итэҕэстэри арыһаҥа  
ураты болломтоһу үрдү-  
лар.

Дакылааты дүүүлэ-  
һингэ бастакынан тыл  
эппит В. Д. Васильев от-  
деление оттоһунна бы-  
таарылыгыгар сүүрүн би-  
ригизинэн үлэ дикси-  
плинэтин, обществен-  
най бэрээдэги көһүнлэр  
тахсыыларынан быһаар-  
да. Ол курдук Хаааны-  
да оттуур 14 киһилээх  
эвенода арыһааһынтан  
үлэ диксиплинэтигэ са-

тарыйбыт, сорох дьон  
төһөн киириилэригэр  
тиэрдибит. Я. Д. Аммосов  
күөх маассаны тизийи  
кыаллыбатын АВМ ар-  
регат биһир эрэ сменалаан  
үлэлирин критикалаата.  
Эбик тракторы биһирэи  
туруоруста. А. И. Кор-  
кина Мөддөхсөн ферма-  
тыгар бастууктар мөл-  
тохторуттэн ыаҕы кө-  
түтүү үгүстүк таһаарыл-  
ларын, ол түмүгэр үүтү  
ыаһын таһнары түһэрин  
көһүрөгө мөдүйдэ.  
Кини этинин П. В. Ар-  
хипов ойөөн туран, уоп-  
сайынан, фермалар, эве-  
нолар коллективтарыгар  
интин үлэни күүһүрдэри  
туруоруста. Кэпсэтингэ  
тыл эппит уо. д. а. ком-  
мунистар баар итэҕэстэ-  
ри туоратыыга үлэ кол-  
лективтарыгар интэр  
үлэни күүһүрдэргэ эти-  
лэри киллэрдилэр.

ЭРИЭ-ДЭХСИ  
ҮЛЭЛЭЭҢИ  
КЫАЛЛЫБАТ

Олох-дьаах комбина-  
та итилетка түмүктэ-  
һиннээх сыһын бастакы  
агырынаады былаанын  
толорбото. Балансоммит  
үрдүк кибиллэри ыдыы-  
га социалистическай куо-  
тааһы тэрээһини тул-  
сары кыаллыбата.  
Биһирдигэр рабочаида-  
ры кытта үлэ ситэтэ суо-  
буттан үлэ диксиплинэ-  
тин көһин түбэлтэлэргэ  
таһаарыллаллар. Ити ба-  
рыта үлэ-хамнас бытаа-  
рылыгыгар тизрибит.

Үлэ бары салааларыгар  
эриэ-дэхси үлэһэһин си-  
тиһилилбэтэх.

Бу туһунан соторутаа-  
дыта ССКП КК бэс ыйы-  
наады (1980 с.) Пленумун  
түмүктэрин дүүүлэһини-  
гэ ытыллыбыт уопсай  
партийнай муньааха  
кэпсэтин буолла.  
Дакылааты дүүүлэһингэ  
тыл эппит И. К. Дегтя-  
рев, М. С. Кулаковская,  
Н. Ф. Максимов уо. д. а.  
нөһүлэһиннээтөн сакаас-  
тары ыдыы мөлтөхтүн  
тэриллэрин, столярнай  
сыаха матырыйаал  
тинибэтин, производ-  
ственной муньаахтар ка-  
минер ытыллан испэт-  
терин критикалаатылар.

Уопсай муньаах ССКП  
Кини Комитетын бэс  
ыйынаады Пленумун тү-  
мүктэрин биһирээн турап  
халбаннаабат салалтага  
ыларга, хас биһирди ки-  
һинэн, биригээдэлэринэн  
социалистическай куо-  
тааһы күүскэ тэни-  
тэн, үлэ режимин кы-  
таанахтык тутуһан пя-  
тилетка соруудахтарың  
бары көрүгизинэн то-  
лорууга, ый аайы эриэ-  
дэхси ситиһилээхтик  
үлэһэһини тэрийингэ,  
шефтаах «Чурапчы» сов-  
хозка былааннаах 30  
тонна оту атырдьах  
ыйын 20 күнүгэр дикси-  
линтэн туттарарга уураах  
ылыһа.

ХААЛЫ  
УЛАХАҢ

Эрилик Эристин аа-  
тынан совхоз Чапырдаа-

бы отделениета сый сэт-  
тэ ыйыгар ааспыт сый  
туһааннаах кэминээбэр  
627 центнеринэн аты-  
лааһыны намтаата. Үүтү  
туттарың графика 74,1  
бырыһыан эрэ туолла.  
Ити кэмгэ үүт ыама  
былырыһыҥытаагар 1044  
центнеринэн намтаата.  
Ааспыт сэтэ ыйга ынах  
ахсыттан 777 эрэ кг үүт  
манан ааспыт сыллаагар  
236 килограммынан аччаа-  
та. Оттоһунна тоһа да  
табыластаах усулуобуйа  
үөскээбитин үрдүнэн  
атырдьах ыйын 11 күнү-  
нээҕи туругунан 621 тон-  
на оту соҕотуопкалаан  
сыллаады былааны 20,5  
эрэ бырыһыан толорон  
совхозка, оройуонна кэ-  
лиң мизэстэ тэбилиһэ.

Ол да иһин соторутаа-  
дыта ССКП КК бэс ыйы-  
наады (1980 с.) Пленумун  
түмүктэрин дүүүлэһингэ  
ытыллыбыт уопсай  
партийнай муньааха  
коммунистар таһаарыл-  
лыбыт итэҕэстэри ары-  
һыыга сүүрүн болломто-  
лоруун уурдулар. ССКП  
«Олимпийскай» оон-  
нууларын туһунан  
бэсиздэлэри оҕорор.  
«Харды-80» Хаты-  
лы отделениетын кү-  
нүн атаарыыга актив-  
най кыттыһы ылы-  
та. Быраһыһыык ба-  
рыахтаах сирин эр-  
дэттэн бэлэҥнэлли-  
битэ. Үлэһиттэр мун-  
наахтара бу сырыы-  
та уратылаахтык,  
«Сүөһү интинтэ—  
ударнай фронт» дикси-

## Культурнай олох

## «ХАРДЫ-80» АЙАНА

«Харды-80» дикси-  
нааттаах агитбригада  
Хатылы культуратын  
дизитин иһинэн тэ-  
риллибитэ. Кини чи-  
лиһинэринэн олохтоох  
оскуола учууталлара  
уонна культура үлэ-  
һиттэре буолбуттар.  
Агитбригада бу отде-  
ление оттуур эвено-  
ларын, сайылыкта-  
рын, ону таһынан  
маллы Болтоно от-  
делениетын иһин са-  
йылытын ыалдытта-  
рынан буоллулар. Би-  
ригээдэ программа-  
тын бастакы чааһы-  
гар оройуон, совхоз  
от, үүт үлэһиттэр ха-  
мыһыт, киһи бары-  
та сэргиир XXII  
Олимпийскай оон-  
нууларын туһунан  
бэсиздэлэри оҕорор.  
«Харды-80» Хаты-  
лы отделениетын кү-  
нүн атаарыыга актив-  
най кыттыһы ылы-  
та. Быраһыһыык ба-  
рыахтаах сирин эр-  
дэттэн бэлэҥнэлли-  
битэ. Үлэһиттэр мун-  
наахтара бу сырыы-  
та уратылаахтык,  
«Сүөһү интинтэ—  
ударнай фронт» дикси-

тыһынан сүүрүл-  
лыһыттан ыты-  
лаһыта. Сүүрүл-  
бастакы страни-  
ца—«Кодуустээх үлэ-  
—уйгулаах олохто-  
төрүтэ» дикси-  
дакылаат, биһир-  
түннүүнн илэстэ-  
лэр. Иккис «Три-  
—«Съезд айым-  
айымнылаах үлэ-  
бит». Иккис сыйы-  
Ханас Эбэ уонна Би-  
тики манньыкыста-  
ра сьени корса со-  
циалистическай эа-  
һээтэлиһиэ ыла-  
һылар. Ланжыда то-  
на Чырыдаады дик-  
Болтоно отделение-  
тын сайылыктарын  
кытта социалистиче-  
кай куоталаһыыга  
киһирээтэ быһаары-  
нылар. Үһүс страни-  
ца—сонуннар, ко-  
церт, КВН. Концерт  
агитбригада уонна  
«Олимпия» пионер-  
скай лаадыр оҕоло-  
холбоһуктаах күүстэ-  
ринэн ытыллыһа.  
Агитбригада үлэ-  
гэр музыкайт «Уо-  
биллэр ыараханы үө-  
кэ уратылаахтык, кэ-  
тэр, иһикитин ити-  
ни учуоттуохха.  
М. ИУСТИНОВА.

## ГЕРОЙ ЗВЕНОТУГАР



РОСТОВСКАЯ УОБАЛАС. Дон механизатордарын  
бийылы томуурга куоталаһыларын Песчан-  
скай оройуон «Ленин суола» колхозтан Социали-  
стическай Үлэ Геройа Н. В. Переверзега албан астыр-  
бит томуур-транспортнай эвенога баһылыр-коһу-  
тутур. Түүрт сезонга эвено бэйдэтин пятилеткатааҕи  
соруудаһын толорбута.

Снимокка: Н. В. Переверзега эвенога томуурга.  
Е. Недери фотота. (ССТА фототата)

## БАРЫБЫТ СОРУКПУТ БИИР

Болутур нөһүлэһини об-  
щественноһа тыа хаһаа-  
йыстыбатын бары быһаа-  
рылаах үлэһиттэр ак-  
тивнайдык кыттар. Саас  
хаһыыста рөссадатын  
көһөрүү, киһини көрүү-  
хараһыы нөһүлэһини  
күүһүнн ытыллыбы-  
та. Сүүстүү киһилээх  
улахан субуотунньуктар  
буолуоталаһытара. Об-  
щественнай сүөһү аһы-  
лыгар 3400 центнер оту  
бэлэмнээхтэхпит. Хо-  
дуһага биллэһини туру-  
гуван 62 сулууспалаах-  
тар уонна пенсионерлар  
бастаһааннай үлэһити

сылдыаллар. Обществен-  
ность көмөтүнэн атыр-  
дьах ыйын 11 күнүнээҕи  
туругунан 265 тонна от  
көһүлүһүннэ, 350 тонна  
сиглэс угулуна.  
Бары фермаларга кы-  
һыл мунуктар тэри-  
лиһиллэр, былаан, эбэ-  
һээтэлиһиэ, нэдиэлэһин  
көрдөрүүлэр тута өл-  
лүрүллэн иһэллэр. Сайы-  
лыктарга, отчуттарга по-  
литинформатордар сыл-  
дьан аан дойду бала-  
һыаннаһыттан оройуон,  
отделение олоҕор тини-  
рин ордух учуотэдики

М. Х. — Абрамова, Е. Е.  
Петухов тэрийдилэр.

Ыанньыкыттары, от-  
чуттары бастатан туран  
аһыан-таһаһыан хаач-  
чыларга, киһилэр наа-  
дыһыыларын толорорго  
кыһаллабыт. Москутаа-  
ды Олимпиада үөрүү-  
лээх түгүннэрин анал  
транспортуу хааччы-  
һан манньыкыттарыбы-  
тыгар көрдөрдүбүт, аты-  
һын радиоттан, хаһыат-  
тан иһиттилэр, аахты-  
лар. Киһилэр туһана-  
ларыгар анаан телевизор  
атыылаһыттыт. Ыара-  
хаттары почта сүгүн-са-